Avadhi

Avadhi er eit austleg indoarisk språk som ofte blir rekna som ein dialekt av hindi. Det er det største språket innan austleg hindi med om lag 2/3 av talarane.

Avadhi var eit viktig indisk litteraturspråk før utviklinga av skriftleg hindustani, med eit høgdepunkt på 1500- og 1600-talet. Store diktarar som Tulsidas og Djajasi skreiv på avadhi.

Avadhi **(Awadhi, kósáli, baisvárí, púrbí)**	
Klassifisering:	Indoeuropeisk indoiransk indoarisk austleg sentral sone
Bruk	
Tala i:	India, Nepal
Område:	Awadhregionen i Uttar Pradesh
Avadhitalande i alt:	20 540 000 (1999)
Skriftsystem:	Devanagari
Offisiell status	
Offisielt språk i:	India
Språkkodar	
ISO 639-2:	awa
ISO 639-3:	awd

Fonologi

Den nest siste stavinga i eit ord har alltid kort vokal. Dette gjeld også i ei bøygd form av eit ord.

Morfologi

Substantiv har genus i vestleg avadhi, men ikkje i austlege målføre. Adjektiv blir hovudsakleg ikkje bøygde, men kan ta -i i feminin i måla med genus.

Kjelder

- G. A. Zograph: *Languages of South Asia*, 1960 (translated by G.L. Campbell, 1982), Routledge, London.
- Engelsk Wikipedia

Denne språkartikkelen er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Avadhi&action=edit)*.

Autoritetsdata GND (http://d-nb.info/gnd/4131819-5) · SUDOC (http://www.idref.fr/030217865)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Avadhi&oldid=2805518»

Denne sida vart sist endra den 20. mars 2016 kl. 19:14.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.